



Grade 2



TERM 2









HL SES








WORKSHEET

PACK



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula.

Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.






LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula.

Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsediseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2



	BALA	<p>Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2




	BALA	<p>Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.






LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula. Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.







LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula.

Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.






LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	ntsebelletse	ntsebile	ntho	ntseba	
		seshweshwe	nthoma	nthetsa	ntsebise	
	BALA	<p>Relebohile le Ntsebiseng ba re ba ya ntseba. Ke a ipotsa hore na ba ntsebelletse kae. Ba re ba ntsebelletse kerekeng. Ke ne ke tsamaya le Mme Mantho. Mme Mantho o ntsebisitse bona. Ba re ke ne ke apere seshweshwe. Mme Mantho o ile a nthoma ke lo kga metsi. Ke ya hopola jwale. Ke ne ke nahana hore ba ya nthetsa.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.</p>				
	BALA	<p>Mme Ntho ke mmangwane wa ka. Moradi wa hae ke motswala wa ka. Lebitso la hae ke Dintle. Maobane mmangwane o ne a nthomme ke lo jwetsa mme hore Dintle o a kula. Ha ke rate ha motswala wa ka Dintle a kula. Ke tla ya ho mmona hosane. Ke tla apara seshweshwe sa ka se setjha.</p>				
	NGWALA	<p>Ngola polelo ka: ntsebise Ngola potso ka: mmangwane</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgabo o kgenetse mang? Kgabo o kgenetse _____. 2. Nkgono o re Lekgotla a lo etsa eng? Nkgono o re a lo _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: ntsebisa Ngola potso ka: mmangwane.

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Dintle	mmangwane	kula	motswala	Dumi
	BITSA MODUMO	hlapa	hlola	hleka	hlaba	
		hlahloba	hlahlobo	hlobola	hlatsa	
	BALA	Hlelo ke motswala wa Mohlolo. Mohlolo o re Hlelo a tsamaye le yena. O re a ye le yena ngakeng. Mohlolo o a kula. Maobane Mohlolo o tsohile a hlatsa. Le kajeno o ntse a hlatsa. Ngaka e hlahloba Mohlolo. Mohlolo o jwetsa ngaka hore le mahlo a hae a bohloko. Ngaka e hlahloba le mahlo a Mohlolo. Ka mora moo, ngaka e hlaba Mohlolo ka nale. Mohlolo o a lla. O re nale e bohloko. Hlelo o re Mohlolo a se ke a lla. O mo hopotsa hore bekeng e tlang ba ngola dihlahlobo tsa mafelo a selemo. Mohlolo o re o batla ho fola pele nako ya dihlahlobo e fihla.				
	NGOLA	1. Mohlolo le Hlelo ba ya kae? Mohlolo le Hlelo ba ya _____. 2. Ngaka o etsa eng? Ngaka o _____ Mohlolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Dintle

mmangwane

kula

motswala

Dumi



BITSA MODUMO

kgoho

kgomo

kgama

kgena

hlapa

hlola

hlobola

hlahobo







BALA









Mmangwane o a kula. Ke mmangwane wa Dintle. Mmangwane o kulela hae. Mme wa Dintle o bolella Dintle hore mmangwane o a kula.

Dintle o rata mmangwane. Ha a rate ha mmangwane a kula. Mmangwane ke mme wa Dumi. Dumi ke motswala wa Dintle. Dintle o rata ho bapala le motswala Dumi. Le Dumi le yena o rata ho bapala le Dintle. Dintle le Dumi ha ba rate ha mmangwane a kula empa ba rata ho bapala mmoho.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a kulang? _____ o a kula.2. Ke mmangwane wa mang? Ke mmangwane wa _____.3. Mmangwane o kulela kae? Mmangwane o kulela _____.4. Motswala wa Dintle ke mang? Motswala wa Dintle ke _____.5. Dintle le Dumi ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____ mmoho.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mmangwane o a kula2. ke mmangwane wa mang3. lebitso la motswala wa dintle ke dumi







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telesheneneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa teleshene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telesheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telesheneneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa teleshene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telesheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	


	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	

	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telesheneneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa teleshene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telesheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telesheneneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa teleshene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telesheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	


	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhoo	
		phuu	thuube	qhoo	tuu	

	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhoo". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlape. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	


	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhoo	
		phuu	thuube	qhoo	tuu	

	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhoo". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhoo	
		phuu	thuube	qhoo	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhoo". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telesheneneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa teleshene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telesheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telesheneneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa teleshene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telesheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dintu. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dintu. Le nna ha ke rate dintu ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dintu di ntome. Ebe dintu di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dintu. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dintu.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telesheneneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa teleshene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telesheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telesheneneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa teleshene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telesheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	


	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhoo	
		phuu	thuube	qhoo	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhoo". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	


	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhoo	
		phuu	thuube	qhoo	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhoo". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nkgaha ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo







HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 2






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	kgaba	kgiba	mokgibo	kgella	
		hlatswa	hlola	hleka	hlobola	
	BALA	Bomme ba Qwaqwa ba tumme ka mokgibo. Mokgibo wa bona ke o a ratehang. Ke rata ho ba shebella ha ba kgiba. Ba kgabile ka meaparo ya bona e metle ya Basotho. Bomme ba apara dithebetha, banana ba apara dithethana ba be ba ikgabisa ka difaha. Banana ba ithuta ho kgiba ba sa le banyenyane dilemong. Le nna nka rata ho ithuta ho kgiba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Mosilo o batla ho hlobola diaparo tseo a di apereng. O re di ditshila. Mme o re a se di hlobole pele hobane o ntse a hleka ka tlung. O re o tla di hlobola ha a qeta ho hleka. Mosilo ha a rate ho hleka. O batla fela ho ipona a qetile ho hleka, a hlapile ebile a hlobotse diaparo tseo tse ditshila. Mosilo o re o kopa ke lo mo kgella metsi a tlo hlatswa dijana. Ke tla lo mo kgella, ho bohlokwa ho re re thusane.				
	NGOLA	Ngola polelo ka: toro Ngola potso ka: hlola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Nyasha	teleshene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntela	
		ntella	ntatisa	ntima	ntataise	

	BALA	Ntise ha a batle ho hlapa. Ntate o re a hlape. Ntate o re o tla ba le dinta. Nta ke eng? Nta ke mofuta o monyenyane wa kokonyana. Hangata e fumanwa moriring. Ntate o re yena ha a batle dinta. Le nna ha ke rate dinta ebile ke ya di tshaba. Ha ke batle dinta di ntome. Ebe dinta di a loma? Ke bona ekare Ntise ha a tshabe dinta. Ntate o re ke bue le Ntise. Ke buile le Ntise empa ha a mmamele. Ntise o a ntella. O ntella hobane a le motelele ho nna. Ke nahana hore Ntate ke yena ya tlamehileng ho bua le Ntise ka dinta.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntate o re mang a hlape? Ntate o re _____ a hlape. 2. Nta ke kokonyana e fumanwang kae? Nta ke kokonyana e fumanwang

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nta Ngola potso ka: telebishene

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nyasha	telebishene	toro	kalaneng	tuma
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhUU	
		phuu	thuube	qhUU	tuu	
	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhUU". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhUU! Thuube ha e na tsatsa!</p>				



NGOLA

1. Bekeng ena re ithuta ka modumo ofe?
Re ithuta ka modumo _____.
2. Mpho o ngotse lentswe lefe?
Mpho o ngotse _____.

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Nyasha

teleshene

toro

kalaneng

tuma



BITSA MODUMO

ntella

ntate

ntoma

ntataise

tuu

phuu

thuube

qhuu







BALA



Nyasha o na le toro. O na le toro e kgolo. O batla ho ipona a le telebiseneng. O batla ho tuma jwalo ka dipabadi tse ding tsa telebishene. Empa Nyasha o qala kalangeng. Ke kalaneng ya sekolo. Nyasha o thabile. O thabetse o ema kalaneng. O nahana hore o tlo

tuma. O tlo tuma sekolong. Ka tsatsi le leng o tla hlaha telebisheng. Toro ya hae e tla phethahala..





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang a nang le toro? _____ o na le toro.2. Ke toro e kae? Ke toro e _____.3. Nyasha o batla ho ipona a le kae? O batla ho ipona a le _____.4. Nyasha o thabetse eng? O thabetse ho _____.5. Nyasha o nahana eng? O nahana hore o tlo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	1. Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. 2. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	1. Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. 2. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	1. Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. 2. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	1. Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. 2. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	1. Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. 2. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	1. Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. 2. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	1. Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. 2. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	1. Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. 2. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	1. Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. 2. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	1. Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. 2. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	1. Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. 2. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	1. Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. 2. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	1. Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. 2. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	1. Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. 2. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	1. Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. 2. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	1. Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. 2. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	1. Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. 2. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	1. Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. 2. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	1. Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. 2. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	1. Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. 2. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	1. Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. 2. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	1. Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. 2. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	------	-----	-------	-----------

	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi
		loile	hloile	dikoloi	moloi

	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	1. Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. 2. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	1. Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. 2. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 3

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	ntate	ntoma	ntela	ntataise	
		ntena	ntima	ntella	ntata	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: thuba Ngola potso ka: ntella				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moetapele	moeti	moepa	moedi	
		poelano	moemedi	boemo	boetapele	

	BALA	Ntate o re o batla ho ba setho sa mokgatlo wa bontatate. O re o rata moetapele wa mokgatlo eo. Ntate Moeti ke yena moetapele wa mokgatlo oo. Boemo ba mokgatlo oo bo ile ba fetoha ka baka la ketapele ya Ntate Moeti. Ho ile ha ba le poelano pakeng tsa ditho. Boetapele ha se ntho e bonolo. Ho ba moetapele ya hlomphehang o tlamehile hore o be le seriti. Le nna ke batla ho ba moetapele ya hlwahlwa, ya hlomphehang ka tsatsi le leng ha ke hodile.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Ke mang ya batlang ho ba setho sa mokgatlo? _____ o batla ho ba setho sa mokgatlo. Moetapele wa mokgatlo oo ke mang? Moetapele wa mokgatlo oo ke _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: fehluweng Ngola potso ka: moetapele

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Jabu	mahe	Sam	thuba	fehluweng
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
		loile	hloile	dikoloi	moloi	
	BALA	Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka moloi. Moloi eo o ne a le kgopo. Nna ha ke rate moloi eo. Ho na le ditshomo tse ngata tse buang ka baloi. Nkile ka bala pale tse pedi tse buang ka baloi. Baloi bao ka bobedi ba ne ba le kgopo. Ba ne ba loile banana ba batle, ba le mona. Nna ke boi, ke tshaba baloi. Boloi ha se ntho e lokileng. Ke bo hloile!				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> Mme Moeti o re balletse pale e buwang ka eng? O re balletse pale e buwang ka _____. Moloi eo o ne a le jwang? Moloi eo o ne a le _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Jabu

Mahe

Sam

thuba

fehluweng



BITSA MODUMO

moloi

moeti

baloi

moedi

loile

moetapele

dikoloi

poelano







BALA









Bona Jabu. Jabu ya shopong. Mme wa Jabu o mo romme shopong. O re a lo reka mahe. O re a se ke a thuba mahe. Jabu o batla ho bapala. O batla ho bapala le Sam. Empa ha a batle ho thuba mahe. Mme o itse a seke a thuba mahe ao. Sam o bona Jabu. O bitsa Jabu.

Jabu o a matha. O mathela Sam. O matha ka mahe. Jabu o thuba mahe. O thuba mahe a mme. Jabu o tlo bolella mme a reng? Sam o re a mo bolelle hore ke mahe a fehluweng. Jabu le Sam ba a tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o ya kae? Jabu o ya _____.2. O lo reka eng? O lo reka _____.3. Mme wa Jabu o itse a seke a etsa eng? O itse a seke a _____.4. Ke mang a bitsang Jabu? _____ o bitsa Jabu.5. Jabu o tlo bolella mme wa hae a reng? O tlo mo bolella hore ke mahe a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. toro nyasha e kgolo2. o batla ho ipona a le kae3. o thabetse ho ema kalaneng ya sekolo

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhare o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				


LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhene o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhare o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				


LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhene o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhare o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				


LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhene o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhare o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				


LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhene o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhare o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				


LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhene o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhene o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				


LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhare o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhare o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				


LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhene o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhare o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				


LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhene o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhare o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				


LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhare o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				




LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhare o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 4

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	moeti	koloi	moepa	moedi	
		moemedi	moeka	moetsi	moetapele	
	BALA	Moeketsi ke moetapele ya hlwahlwa. Ha Moeketsi ho na le moeti. Lebitso la moeti eo ke Moeti. Moeti eo o ne a kena sekolo le Moeketsi. Ba ne ba kena sekolong se bitswang Moemedi. Moeka o kganna koloi e mabaibai. Ke e bone e nyolosa moepeng wane o lebisang moeding.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Bana ba Moeketsi le bona ba kena Moemedi. Ke ba bone ba palame koloi ya Moeti. Ba ile ba kopa Moeti a ba ise sekolong ka koloi ya hae. Ba re koloi ya Moeti e tsamaya hamonate. Ba kopa ntata bona Moeketsi a reke koloi e jwalo. Moeketsi o ba bolella hore koloi ya bona e ntse e le ntjha e bile e kgolo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: dipalo Ngola potso ka: koloi				


LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	

	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhene o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kantle. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leeto leo le ne le le jwang? Leeto le ne le le _____. 2. Ke eng e ileng ya kena ka beseng? _____ le ile la kena ka beseng.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: leeto Ngola potso ka: Lindelani
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lindelani	dipalo	bonolo	Ndlovu	itlhakisa
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

	BITSA MODUMO	mahlaahlela	maano	baahi	
		maadimo	baahi	maano	

	BALA	Baahi ba Maokeng ba mahlaahlela. Ho bohlokwa ho ba motho ya nang le mahlaahlela. Hape ke nahana hore ho bohlokwa ho ba le maano. Maano a thusa haholo tharolong ya mathata. Baahi ba Matoporong bona ba na le maano a matle. Baahi bao, ba kgona ho rarolla mathata eo ba tobanang le ona ka nako tsohle. Le nna ke batla ho ba motho ya nang le maano a kgonang ho rarolla mathata.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baahi ba Maokeng ba jwang? Baahi ba Maotseng ba _____. 2. Ba Matoporong bona ba na le eng? Ba Matoporong ba na le _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lindelani

dipalo

bonolo

Ndlovu

itlhakisa



BITSA MODUMO

meelelo

maano

leeba

maadimo

mahlaahlela

leeto

baahi

feela







BALA









Mme Ndlovu o a ruta. O ruta Lindelani. O mo ruta dipalo. Lindelani tseba dipalo. O re dipalo di bonolo. O nahana hore dipalo di bonolo. Ha a mamele ha mme Ndlovu a ruta. Ha mme Ndlovu a ruta, Lindelani o ya kante. O re o tseba dipalo!

Dipalo di bonolo. O re dipalo di bonolo. O re yena ha a hloke ho itlhakisa. Ha mme Ndlovu a re ba shebe diphoso. O re yena o tseba dipalo. Dipalo di bonolo. Ha a etse diphoso.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme Ndlovu o etsa eng? Mme Ndlovu a a _____.2. O ruta mang? O ruta _____.3. O mo ruta eng? O mo ruta _____.4. Lindelani o nahana hore dipalo di jwang? Lindelani o nahana hore dipalo di _____.5. Mme Ndlovu o re a etse eng? O re ha a hloke ho etsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. lindelani o tseba dipalo2. mme ndlovu o ruta lindelani3. ke mang a reng yena ha a etse diphoso

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metsošo
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsošo	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohlae. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohla. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metsošo
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsošo	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohla. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetse ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohlale. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohla. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohla. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohlae. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohlae. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohla. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetse ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohlale. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohlae. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohla. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metsošo
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsošo	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohla. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohla. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetse ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohlae. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metsoho
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsoho	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohlale. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohlae. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohla. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetse ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metsošo
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsošo	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohla. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Duma	malome	Harry	metswalle	metso
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	leeto	
		baahi	maadimo	maano	meelelo	
	BALA	Kamora leeto le letelele leo re neng re le nkile. Re ile ra fihla feela ra nka seeta se neng se setse. Seeta seo se ne se setse ka phoso. Eitse ha ke re ke a di rwala, ke ile ka eellwa hore se seng ha se yo. Mme o ile a re re dule fatshe re nwe tee. Ke ne re sa batle ho nwa tee. Re ne re tatile. Tee e ne e tla re diehisa. Nna ha ke rate ho nwa tee ho tjhesa				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Motswalle wa ka Montsheng Leeto o ila a re dule. O ile a re yena o batla ho phomola ebile o batla ho nwa tee. O ile a re o rata tee, haholoho ya mme. Mme o ne thabile. O ne a thabetse ho utlwa hore o etsa tee e monate. Nna ke ile ka re ke tla nwa metsi feela. Ha ke nwe tee ha ho tjhesa. Ka mora metsotso e itseng. Mme o ile a tla le kopi tse pedi tsa tee le kgalase ya metsi. Ke thabetse feela hore ke fumane seeta sa ka.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: malome Ngola potso ka: tee				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		momo	dihlooho	diphooko	mootlwane	

	BALA	Sehlooho sa pale ena ke “Sephooko se hlooho e kgolo” Pale ena e bua ka sephooko. Sephooko ke eng? Sephooko ke e nngwe ya mefuta ya dinonyana. Se fofa bosiu fela. Sephooko se tsebahala e le nonyana e bohlale. Ke a ipotsa hobaneng hlooho ya sona e le kgolo. Diphooko ha se dinonyana tse nang le dihlooho tse kgolo. Ao sephooko sa batho! Ke bona mookgo o rothang leihlong.
	NGOLA	1. Pale ena e buwa ka eng? Pale ena e buwa ka _____. 2. Sephooko se tsebahala e le nonyana e jwang? Se tsebahala e le nonyana e _____.







LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: metswalle



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthiba	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	
	BALA	Nthabi ke ngwana wa Ntate Nthunya. Nthabi o rata ho nthusa. O nthusa ka dintho tse ngata. Ntho eo e a nthabisa. Maobane Nthabi o nthusitse ka dipalo a ba a nthatholla moriri. Ke rata Nthabi hobane ha a rate ho nthetsa. Ha ke rate ha motho a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ho mme Manthatisi. Nthabi o ile a nthiba tseleng hobane mme wa hae o ne a le siyo. Ka mora moo o ile a nthusetsa ha Thabo a ne a ntomisa ka ntja.				
	NGOLA	1. Nthabi o rata ho etsa eng? Nthabi ke ngwana wa _____. 2. Maobane o nthusitse ka eng? Maobane o nthusitse ka _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1







	TADIMA O BUE	Duma	malome	metswalle	metsetso	polasi
	BITSA MODUMO	hlooho	sehlooho	sephooko	mookgo	
		nthoma	nthubela	nthetsa	nthula	

	BALA	 <p>Mme o roma Duma. O re a ise pasela. O re a ise pasela ho Malome Harry. Malome Harry o dula polasing. Polasing ya Malome Harry ke hole. Mme o re a tsamaye hona jwale. Duma o bona metswalle ya hae. Metswalle ya hae e a bapala. O batla ho bapala. O batla ho bapala le metswalle ya hae. Metswalle ya hae e re a bapale. O re o tla bapala metsetso e menyenyane fela. Ebe Duma o tla tsamaya neng? Polasi ya Malome Harry e hole.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Mme o roma mang? Mme o roma _____.2. O mo roma kae? O mo roma ho _____.3. Malome Harry o dula kae? Malome Harry o dula _____.4. Mme o re a tsamaye neng? O re a tsamaye _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke ousi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	<p>1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____.</p> <p>2. Ke eng e ntle? _____se setle.</p>

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: palama</p> <p>Ngola potso ka: setshwantsho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	<p>Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwanelang. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!</p>				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebete	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1189 952 1532 1400" data-label="Text"> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebete. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebete. Ba re</p> </div> <div data-bbox="430 1400 1532 1635" data-label="Text"> <p>Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebete. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwanelang. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebete	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 952 1532 1400"> Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebete. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebete. Ba re </p> <p data-bbox="430 1411 1484 1635"> Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebete. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo. </p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke ouisi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	<p>1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____.</p> <p>2. Ke eng e ntle? _____se setle.</p>

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: palama</p> <p>Ngola potso ka: setshwantsho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	<p>Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwaneleng. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!</p>				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1189 952 1532 1400" data-label="Text"> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebeta. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebeta. Ba re</p> </div> <div data-bbox="430 1400 1532 1635" data-label="Text"> <p>Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebeta. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke ousi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwanelang. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1189 952 1532 1400" data-label="Text"> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebeta. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebeta. Ba re</p> </div> <div data-bbox="430 1400 1532 1635" data-label="Text"> <p>Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebeta. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke ousi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwaneleng. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebete	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="width: 55%; padding-left: 10px;"> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebete. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebete. Ba re Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebete. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke ousi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwaneleng. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebete	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebete. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebete. Ba re</p> <p>Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebete. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke ousi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwaneleng. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebete	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1189 952 1532 1400" data-label="Text"> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebete. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebete. Ba re</p> </div> <div data-bbox="430 1400 1532 1635" data-label="Text"> <p>Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebete. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke ousi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	<p>1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____.</p> <p>2. Ke eng e ntle? _____se setle.</p>

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: palama</p> <p>Ngola potso ka: setshwantsho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	<p>Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwanelang. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!</p>				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebete	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 952 1532 1400"> Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebete. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebete. Ba re </p> <p data-bbox="430 1411 1484 1635"> Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebete. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo. </p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwanelang. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebete	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 952 1532 1400"> Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebete. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebete. Ba re </p> <p data-bbox="430 1411 1484 1635"> Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebete. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo. </p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke ousi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwanelang. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebete	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebete. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebete. Ba re Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebete. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwaneleng. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebete	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 952 1532 1400"> Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebete. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebete. Ba re </p> <p data-bbox="430 1411 1484 1635"> Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebete. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo. </p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke ousi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwanelang. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebeta. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebeta. Ba re Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebeta. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwaneleng. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebete	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1189 952 1532 1400" data-label="Text"> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebete. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebete. Ba re</p> </div> <div data-bbox="430 1400 1532 1635" data-label="Text"> <p>Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebete. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwanelang. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebete	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1189 952 1540 1400" data-label="Text"> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebete. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebete. Ba re</p> </div> <div data-bbox="430 1400 1540 1635" data-label="Text"> <p>Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebete. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke ousi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwanelang. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebete	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 952 1532 1400"> Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebete. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebete. Ba re </p> <p data-bbox="430 1411 1484 1635"> Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebete. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo. </p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke ousi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwaneleng. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1189 952 1540 1400" data-label="Text"> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebeta. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebeta. Ba re</p> </div> <div data-bbox="430 1400 1540 1635" data-label="Text"> <p>Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebeta. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke ousi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	<p>1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____.</p> <p>2. Ke eng e ntle? _____se setle.</p>

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: palama</p> <p>Ngola potso ka: setshwantsho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	<p>Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwanelang. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!</p>				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1189 952 1532 1400" data-label="Text"> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebeta. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebeta. Ba re</p> </div> <div data-bbox="430 1400 1532 1635" data-label="Text"> <p>Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebeta. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke ouisi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwanelang. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantšwe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1189 952 1540 1400" data-label="Text"> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebeta. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebeta. Ba re</p> </div> <div data-bbox="430 1400 1540 1635" data-label="Text"> <p>Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebeta. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____. 2. Ke eng e ntle? _____se setle.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: palama Ngola potso ka: setshwantsho

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwanelang. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1189 952 1540 1400" data-label="Text"> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebeta. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebeta. Ba re</p> </div> <div data-bbox="430 1400 1540 1635" data-label="Text"> <p>Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebeta. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke ousi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: tshabe Ngola potso ka: nthe kisetse				

LABOBEDI MOSEBETSI 1




	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	tshwere	tshwela	tshwara	setshwantsho	
		tshwaya	tshwaile	tshwana	tshwantsha	


	BALA	Motshabi o re ke tshware buka ya hae. Nna ha ke batle ho e tshwara. Maobane Tshwanelo o ile a e tshwela ka mathe. Motshabi o ne a kgenne. O ile a re ke nna ya tshwetseng buka ya hae ka mathe. Ke a ipotsa o mpona ke tshwanelwa ke ketso eo na? Setshwantsho sena se setle. Ke batla ho se manamisa ka bukeng ya ka pele. Mme Letshaba a e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tse ding tse ngata
	NGOLA	<p>1. Maobane Tshwanelo o ile a etsa eng? Maobane Tshwanelo o ile a _____.</p> <p>2. Ke eng e ntle? _____se setle.</p>

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: palama</p> <p>Ngola potso ka: setshwantsho</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebeta	tshabe	qhomela	palama
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwetsa	ntshwere	ntshwela	
		ntshwaya	ntshwanela	ntshwarela	ntshwara	
	BALA	<p>Ausi yane o re o a ntshwantsha. O re o ntshwantsha le ngwana Mme Ditshwanelo. Batho ba bangata ba rata ho re ba ntshwantsha le yena. Ke a ipotsa hobaneng ba ntshwantsha le yena. Maobane ke ne ke apere mose o motjha. Mme o itse mose oo o a ntshwanela. Ke rata ho apara mese e ntshwanelang. Ha ke rate ho apara diaparo tse sa ntshwanelang. Mmangwane o se a tla ntshwarela ha ke sa apare mose a o rekileng. Ha o ntshwanele!</p>				

	NGOLA	1. Ausi yane o re o ntshwantsha le mang? O re o ntshwantsha le _____. 2. Ke rata ho apara mese e jwang? Ke rata ho apara mese e _____?
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Vusi	sebete	tshabe	qhomela	palama
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	--------	--------	---------	--------







	BITSA MODUMO	tshwaya	ntshwaya	tshwana	ntshwara
		tshwaile	ntshwanela	ntshwarela	tshwantsha

	BALA	<div data-bbox="430 985 1173 1400" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1189 952 1540 1400" data-label="Text"> <p>Vusi o rata ho bapala. O rata ho bapala le metswalle ya hae. Vusi o sebete. O re ha a tshabe letho. Metswalle ya Vusi e a tshaba. Ha ba sebete. Ba re</p> </div> <div data-bbox="430 1400 1540 1635" data-label="Text"> <p>Vusi a qhome. Ba re a qhomele fatshe. Vusi o qhomela fatshe. Ha a tshabe letho. Vusi o palama sefate se selelele. Metswalle ya hae e re a palame sefate seo. O re o tla se palama. O re yena o sebete. O re ha a tshabe letho. O palama sefate seo.</p> </div>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o rata ho etsa eng? Vusi o rata ho _____.2. Vusi o jwang? Vusi o _____.3. Metswalle ya Vusi e re a etse eng? Ba re a _____.4. Vusi o palama sefate se jwang? O palama sefate se _____.5. Duma o batla ho etsa eng? O batla ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebese ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya


nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebese ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya


nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutl-wile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutl-wile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2







	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng

HOME LANGAUGE SESOTHO






BEKE 7

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	tshwaile	
		ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshaba	
	BALA	Ke mang eo ya ntshwelang ka mathe. Ditshwanelo o re ke Motshabi. Ke a ipotsa hore na Motshabi o ntshwellang ka mathe. O rata hampe ho tshwela batho ka mathe. Maobane ke ile ka mo bolaisa ho titjhere. Ke ne ke nahana hore o a ntshaba.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ke kopa o tshware buka ena ya ka. Ke batla ho e isa ho titjhere a lo e tshwaya. Maobane o tshwaile dibuka tsa baithuti ba dulang ka pele. Kajeno o itse o tlo tshwaya dibuka tsa rona ba dulang ka morao. Ke a rata ha titjhere a tshwaile buka ya ka. Maobane ke ne ke tshwere dikarabo tsa dipalo kaofela. Ke ikutlwile ke le motlotlo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: ithutile Ngola potso ka: tshwaile				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwasa		nkgwathile
		nkgwesitse	nkgwesa	nkgwabitla	nkgwathisa	

	BALA	Mme o re o nkgwesitse lebeso ha ke ne ke le dilemo tse pedi. O re o nkgwesitse hobane a ne a fumane mosebetsi. Mme o re ho ne ho le thata ho nkgwesa. Nkgono o ile a nkgwatha, mme a nkgwathisa setlolo se tshasang molomo. Nkgono o nkgwathile ha bohloko.
	NGOLA	1. Mme o nkgwesitse neng? O nkgwesitse ha ke le dilemo tse _____. 2. Nkgono o nkgwathile jwang? Nkgono o nkgwathile _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantsoe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwathile Ngola potso ka: ithutile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Lungi	Gogo	dipitsa	ithutile	shebella
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Mantshadi o re ke etse eng? O re ke ntshe _____. 2. Ke mang e mong a neng a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae? _____ o ne a tlamehile ho ntsha dibuka tsa hae.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Lungi

Gogo

dipitsa

ithutile

shebella



BITSA MODUMO

nkgwatha

ntshaba

nkgwesa

ntshitse

ntshiya

nkgwathile

ntshupa

ntsha







BALA









Gogo o etsa dipitsa. O etsa dipitsa tse ntle. Lungi o rata dipitsa tsa Gogo. O qala ho bona Gogo a etsa dipitsa. O re dipitsa tsa Gogo di ntle. O re le

yena o batla ho etsa dipitsa jwaloka Gogo. O re Gogo a mo rute. O re a mo rute ho etsa dipitsa tse ntle. Gogo o ithutile ka ho shebella mme wa hae a etsa dipitsa. Gogo o re Lungi a mo shebelle. O re a mo shebelle ha a etsa dipitsa. O re le yena o tla ithuta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome hary3. ebe duma o tla tsamaya neng



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.







LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.







LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.






LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.







LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.






LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.







LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.






LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.







LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng






KEREITI 2 KOTARA 2

LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesa	nkgwesitse	
		ntsha	ntshiya	ntshupa	ntsheba	
	BALA	Ntshebo ke ngwana mme Mantshebo. Maobane ka kerekeng nkgono o ile a mo kopa hore a nkgwathe. O ile a nkgwatha ha bohloko ka tsela e makatsang. Ebe hobaneng Ntshebo a nkgwatha habohloko hakana? Ha ke kopana le yena, ke tlo mo bolella hore o nkgwathile habohloko.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ntate Rantsho o re o tlo ntsha dibuka tse ka kantorong. Ke itse a se ke a ntshiya ke tla tsamaya le yena. Maobane ke kopane le Mantshebo. O ile a ntshupa ka monwana. A ntshupa ka monwana a sa le hole. Ke a ipotsa hore na o ntshupela eng ka monwana. Ebe yena le moradi wa hae Ntshebo ba ne ba ntsheba ba reng?				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mptjhe Ngola potso ka: monyaduwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	tjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwatleha	
		ntjhwatlisa	tjhwatla	tjhwatlile	ntjhwatlela	

	BALA	Lebekere lena le tjhwatleha ka pele. Ke lebekere la kgalase. Lebekere lane lona ha le tjhwatlehe ka pele. Ke lebekere la polasitiki. Mme o re ke se ke ka sebedisa kopi ya hae ke tla e tjhwatla. Le nna ha ke batle ho e sebedisa hobane la ka le tjhwatlehile. Mothusi o tjhwatlile festere ya sekolo. Dintho tse tjhwatlehileng di ka re ntsha kotsi. Titjhene o re re se ke ra bapala pela festere eo e tla re seha.
	NGOLA	1. Ke eng e tjhwatlehang kapele? Ke lebekere la _____. 2. Mothusi o tjhwatlile eng? Mothusi o tjhwatlile _____ ya sekolo.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tjhwatla Ngola potso ka: lenyalong

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	fapaneng	lenyalong	lesira	meetlo	monyaduwa
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe	mptjhe
		dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe	dimptjhe
	BALA	Mptjhe ke eng? Mptjhe ke e nngwe ya dinonyana. Ke nonyana e kgolo ho feta tse ding. Mptjhe ha e kgone ho fofa. E kgona ho matha ka lebelo le makatsang. O kile wa bona lehe la mptjhe? Dimptjhe di behela mahe a maholo. Titjhene o re ha re bona lehe la mptjhe re se ke ra le nka, hobane mptjhe e ka re lematsa. Lebitso lena mptjhe. Le nkgopotsa thothokiso e nngwe e e reng: Mptjemptjete, Mptjemptjete, Mptjhemptjedilo				
	NGOLA	1. Mptjhe ke eng? Mptjhe ke _____. 2. Mptjhe ha e kgone ho etsa eng? Mptjhe ha e kgone ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

fapaneng

lenyalong

lesira

meetlo

monyaduwa



BITSA MODUMO

tjhwatlisa

tjhwatla

tjhwatlile

tjhwatleha

ntjhwatlisa

tjhwatla

mptjhe

dimptjhe







BALA









Motswalle wa ka o re o ne a ile lenyalong. O re lenyalong leo ho ne ho le monate. O re monyaduwa o ne a le motle. O ne a apere mose o mosweu le lesira. Empa ha se banyaduwa kaofela ba aparang mese e mesweu le masira. Ba bang ba apara dikobo tse mebalabala le difaha. Ha ba bang bona, ba

apara disari. Ke a ipotsa hore na hona ho bolela eng? Ke nahana hore ho bolela hore re na le meetlo e fapaneng.





LABONE MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Gogo o etsa eng? Gogo o etsa dipitsa _____.2. O etsa dipitsa tse jwang? O etsa dipitsa tse _____.3. Lungi o re o batla ho etsa eng? Lungi o re o batla ho etsa _____.4. Gogo o ithutile jwang ho etsa dipitsa? O ithutile ka ho _____.5. Gogo o re Lungi a etse eng? O re Lungi a mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	BALA	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantšwe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. mme o roma duma2. o re duma a ye polasing ya malome harry3. ebe duma o tla tsamaya neng

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhoo". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentsewe lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo “uu”. Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka “qhoo”. Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentse lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo “uu”. Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka “qhoo”. Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentse lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo “uu”. Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka “qhoo”. Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentsewe lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo “uu”. Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka “qhoo”. Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentsewe lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo “uu”. Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka “qhoo”. Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentsewe lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo “uu”. Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka “qhoo”. Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentse lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhene o ile a bula fenstere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhene o ile a thusa leeba jwang? Titjhene o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo “uu”. Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka “qhoo”. Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentsewe lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhoo". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentsewe lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo “uu”. Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka “qhoo”. Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentsewe lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhene o ile a bula fenstere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhene o ile a thusa leeba jwang? Titjhene o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo “uu”. Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka “qhoo”. Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentse lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA



O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo “uu”. Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka “qhoo”. Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentsewe lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA



O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhoo". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentsewe lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA



O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhoo". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentsewe lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhoo". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentse lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo “uu”. Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka “qhoo”. Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentse lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo “uu”. Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka “qhoo”. Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentsewe lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo “uu”. Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka “qhoo”. Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!</p>
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentse lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	<p>Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula



BALA



O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

1. Motho a ka se ithimole a entse jwang?
Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.
2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae?
Matsatsi a _____.
3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele?
Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.
4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng?
E na le masapo a _____ molaleng.
5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona?
E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le  hape.



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  hape.









NGOLA






- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo
 2. thuhlo ke phoofolo e jwang
 3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	<p>Bekeng ena re ithuta ka modumo “uu”. Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka “qhoo”. Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang:</p> <p>Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!</p>
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentsewe lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	<p>Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhore o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhore o ile a thusa leeba jwang? Titjhore o ile a thusa leeba ka ho _____. 				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1







	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	ntate	ntena	ntima	ntataise	
		ntoma	ntela	ntatella	ntella	
	BALA	Ngwaneso ya monyenyane Tumelo o a ntella. O rata ho ntima dijo. Maobane o ntimme dijo tseo ntate a neng a di siile. Ha ke rate ha a ntima dijo. Ntho eo e ya ntena. Ntate o re ke tele. O re Tumelo o tla dula a ntima dijo. Ha ke batle ho tela. Ke tla loha leano.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Maobane ke ne ke le ha bo Ntai. Ke ne ke bala buka ya ka ya Ntataise. Ntate o ile a fihla a re o tlo ntata. Ke a ipotsa hore na o ntatela eng? Ntate o re o tlo ntata hobane o tshaba hore dintja di tla ntoma. Ntate ha a tsebe hore dintja tseo ha di lome. Ke a tseba hore ha di na ntoma. Ha ke batle ho ya hae hobane Tumelo o rata ho ntatella.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: mekgwa Ngola potso ka: ithimola				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	tuu	phuu	thuube	qhuu	
		phuu	thuube	qhuu	tuu	

	BALA	Bekeng ena re ithuta ka modumo "uu". Mme Thulo o re re ngole mantswe a nang le modumo oo. Nna ke ngotse tuu. Motswalle wa ka Ntise o ngotse phuu. Mpho yena o ne a ngotse thuube. Re ne re felletswe re sa kgone ho fumana mantswe a mang. Mme Thulo o ile a re thusa ka "qhoo". Re ila ra sebedisa mantswe ana dipolelong tse latelang: Bana ba thotse ba itse tuu! Ho nka ho re phuu! Pompo e ila ya phatloha ya re qhoo! Thuube ha e na tsatsa!
	NGOLA	1. Bekeng ena re ithuta modumo ofe? Re ithuta modumo _____. 2. Mme Thulo o ile a thusa ka lentsewe lefe? O ile a thusa ka _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: tseba Ngola potso ka: mebala

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	tseba	ithimola	masapo	mekgwa	mebala
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meedi	
		meelelo	leeto	leeba	feela	
	BALA	Sekolo sa Lindelani se ne se nkile leeto. E ne e le leeto le letelele. Lindelani ha a rate ho nka leeto le letelele. Tseleng ba ile ba feta meedi e mengata. Leeba le ile la kena ka beseng. Le ile la dula hodima seeta sa Lindelani. Banana ba ne ba tshaba leeba leo. Leeba le lona le ne le tshohile. Ao leeba la batho! Titjhere o ile a bula fensetere le lemati la bese. Leeba le ile la fofela kante. Lindelani o ile a rola seeta sa hae? Ke a ipotsa hore hobaneng Lindelani a ne a rola seeta sa hae?				
	NGOLA	1. Ke bomang ba neng ba tshaba leeba? _____ ba ne ba tshaba leeba. 2. Titjhere o ile a thusa leeba jwang? Titjhere o ile a thusa leeba ka ho _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

tseba

ithimola

masapo

mekgwa

mebala



BITSA MODUMO

hlooho

sehlooho

sephooko

mookgo

nthoma

nthubela

nthetsa

nthula







BALA









O ne o tseba? O ne o tseba hore o ka se ithimole o butse mahlo. Motho e mong le e mong o kwala mahlo ha a ithimola. Ke lekile makgetlo empa ha ke kgone. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a 976. Ebe o ka ikutlwa jwang ha o ka ithimola matsatsi a mangata jwalo. O ne o tseba hore batho le dithuhlo

ba na le masapo a supa molaleng? Motho a ka nahana hore thuhlo e na le masapo a mangata hobane e na le molala o molelele. Ntho e nngwe e kgahlisang ka dithuhlo ke hore e na le le letelele. Le letelele hoo le kgonang ho nyeka tsebe ya lona. Dintho di ngata tse kgahlisang tseo re sa di tsebeng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Motho a ka se ithimole a entse jwang? Motho a ka se ithimola a _____ mahlo.2. Ho thwe ho na le motho a ithimotseng matsatsi a makae? Matsatsi a _____.3. Ke phoofolo efe e nang le molala o molelele? Phoofolo e nang le molala o molelele ke _____.4. Thuhlo e na le masapo a makae molaleng? E na le masapo a _____ molaleng.5. Thuhlo e kgona ho etsa eng ka leleme la yona? E kgona ha _____ tsebe ya yona.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. motho a ka se kgone ho ithimola a butse mahlo2. thuhlo ke phoofolo e jwang3. e na le molala o molelele

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1


	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1


	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1


	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tsena hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1


	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
	NGOLA	1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella	
	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.				
	NGOLA	1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?				

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2






	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu

KEREITI 2 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI



MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	too	ntho	hlooho	mookgo	
		ntho	nthoma	nthetsa	nthekela	
	BALA	Motswalle wa mme wa ka ke usi Nthako. Ousi Nthako o na le dintho tse ngata tse ntle. Ke itse a nthe kisetse ntho tse ding tseo ke di ratileng. O re a ka se nthe kisetse tsona o tla nthe kela. Ke nahana hore o a nthetsa. Ke ne ke sa nahane hore a ka nthe kela dintho tse ngata jwalo.				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.				


MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.				
	BALA	Ka tsatsi le leng mme o ile a nthoma ha ausi Nthako. Eitse ha ke fihla ke ile bona dintho tse ngatangata. O ile a re dintho tseo ke tsa ka tseo a itseng o tla nthe kela tsona. Ke ile ka thola ka re tuu! Ke ne ke sa kgolwe hore dintho tseo ke tsaka. O ne a nthe ketse dintho tse ngata haholo.				
	NGWALA	Ngola polelo ka: Mars Ngola potso ka: nthoma				

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
	BITSA MODUMO	kgoho	kgomo	kgama	kgena	
		kgina	kgella kgi	kgiba	kgaba	

	BALA	Bona kgoho! Ke kgoho ya mang. Ke kgoho ya Kgabo. Kgabo o kgenne. O kgenetse Lekgotla. Lekgotla o batla ho kgama kgoho ya Kgabo. Nkgono le yena o kgenne. O re Lekgotla a se ke a kgama kgoho eo. O re a tsamaye a lo kgella dikgomo metsi. Dikgomo tseo ke tsa mang? Ke dikgomo tsa ntate Mokgoro. Ntate Mokgoro o na le dikgomo tse ngata.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kgoho eo ke kgoho ya mang? Ke kgoho ya _____. 2. Lekgotla o batla ho etsa eng? Lekgotla o batla ho _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LABOBEDI MOSEBETSI 2


	BALA	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	NGOLA	Ngola polelo ka: nnete Ngola potso ka: bophelo
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mars	boiqapelo	nnete	bophelo	metsi
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	-----------	-------	---------	-------

	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa
		ntshiile	ntshitisa	ntshidila	ntshella

	BALA	Mantshadi ke motswalle wa ka. O re ke ntshe dibuka tsa ka ka mokotleng wa hae. O re le Motshabi a ntshe tsa hae. Nna ke ntshitse tsa ka. Motshabi ha a batle ho ntsha tsa hae. O re Mantshadi a mo ntshetse ha a batla. Ke a ipotsa hobaneng Mantshadi a re re ntshe dibuka tsa rona ka mokotleng wa hae. Hoseng o ntshiile ha re ya sekolong. Ha a so ka a ntshiya e sa le e le yena. Ke a ipotsa hore na o ntshietseng.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motswalle wa ka ke mang? Motswalle wa ka ke _____. 2. Mantshadi o entseng hoseng? Hoseng o _____?
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORARO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I.



NGOLA

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.
Ngola **polelo** ka: boiqapelo
Ngola **potso** ka: Mars

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Mars

boiqapelo

nnete

bophelo

metsi



BITSA MODUMO

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesa

nkgwesitse

ntsha

ntshiya

ntshupa

ntsheba







BALA









Gugu o ne a mametse ditaba tsa abuti wa hae Zolani. Zolani o ne a rata ho bala. O ne a bolella metswalle ya hae seo a se badileng. O ne a sa tsebe hore ngwanabo Gugu o mametse. Gugu o ile a utlwa Zolani a re ho na le bophelo polaneteng e bitswang Mars. O ile a utlwa Zolani a re ho na le metsi. Hang o ile nahana lewatle le

lebopo. Letsheare lohle o ne a nahana kamoo bophelo bo leng monate ka teng Mars. Ha motswalle wa hae Yoza a fihla. O ile a mo qoqela ditaba tse. Gugu o ne a sa utlwa ditaba tse hantle. Ho ne ho bonahala ekare o iqapetse. Empa motswalle wa hae Yoza o ile a mo kgolwa.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Abuti wa Gugu ke mang? Abuti wa Gugu ke _____.2. Zolani o ne a rata ho etsa eng? Zolani o ne a rata ho _____.3. Gugu o ile a utlwa Zolani a reng? O ile a utlwa Zolani a re ho na le _____.4. Gugu o ile a nahana eng? O ile a nahana _____.5. Motswalle wa Gugu ke mang? Motswalle wa Gugu ke _____

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	BALA	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe a  le  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. yoza ke motswalle wa mang2. zolani o ne a bua le mang3. zolani ke abuti wa gugu